རྫོང་ཁའི་གསོན་མེ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་རྒྱུ་ཚོགས།

ལོ་ཕྱི་དུས་དེབ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ། ཚྱི་ཚེས། ༢༨/০৬/২০১৯།

དཀར་ཆག

ལོ་བཅུར་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤོས།	১
དཔེ་དེབ་ཀྱི་མཆན།	২
རྫོང་ཁའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁབ་ཀློག་རྒྱུ།	২
ནཱ་ཁོཏ་ཀྱི་ལུང་རྫོང་ཁའི་ཁན་ལེ་ཅོག་ཐུབ་སྦྱོང་བརྟན།	৩
ཆུ་ཀར་ཀུ་ས་ཏ་ཀ་ཡུ་ཏི་ལུ་ཤེས་ཡོན་ཀ་ཤོར་དང་སྦྱོར་བརྟན།	৩
ཁས་ནས་ཡོན་ཅོག་ཐུབ་ཀྱི་ཁེ་ཁལ།	৫
ཏོ་ཧཱ་ཏ་ཀ་ལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཁ ১২ པའི་ཁལ་ཀཌོམས།	৫
ཁ་ཤ་ཁ་ཆུ་དཔ་ཚུ་དང་ཁལ་ཀཌོམས།	৬
ལྷ་ན་ཁ་རྫོང་ཁཁ	৬
ཤི་རང་རྫོང་ཁཁ	৯
ཀྱོ་ཁལར་རྫོང་ཁཁ	৯
ཁབྱད་ཀྱི་ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་ལྟེ།	৯
ཕྱི་ཁབྱེལ་ཀྱི་ཁ་ལྟ	২
ཁགོ་དཔོན་ཁ་ཤས་བསྐོས།	২
ཁབྱེལ་བ་ཁ་ཐཔ་ས།	২

ཁབྱུག་གི་རྒ་ཕྲིམས་ཆེན་མོ།

- ཕ་ཚན་ ১(২) པ། རྫོང་ཁ་ཁའི་ཆུལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཡིན།
- ཕ་ཚན་ ৮(১) པ། ཆུལ་ཁམས་ཀྱིས་མི་ལྷ་དང་མི་ས་ཀྱི་ཁམ་གྱོལ་ཁཚོ་བ་ཁགྱོར་ཐབས་ལུ་རྒན་རྒྱེ་དང་ གླུ་ཕུལ་ ཡང་ན་ ཆུལ་ཤཐས་ཅན་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ཅ་དཀོས... སྐད་ཡིག་ ཚོམ་རིག... མཐོང་ལྟང་གི་གླུ་ཕུལ་ ཆོས་ལུགས་བཅོས་པའི་ ཆུལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོལ་ཆུལ་ཀྱི་ཁམ་ལྷོལ་འདི་ གཅེར་ལྷང་དང་ཉེ་ཁྱོན་ ཡར་ལེགས་རོན་ལུ་ བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ།།
- ཕ་ཚན་ ৫(৩) པ། ཤར་ཁྱོར་ལས་བརྟེན་པའི་མི་ཁྲངས་རྒྱན་ལུ་ཁ་ཡིག་ཡུལ་བའི་མི་ངོ་གོས་འཁྱབ་དགོཔ་ (ཀ) པ་ རྫོང་ཁ་སྒྲབ་ཀྱི་ དང་འབྲེལ་ཚུགས་པ་དགོ །

ལོ་བསྡར་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤོས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་ཚུན་ཚོགས་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་འགྲན་བཟུར་ཐེངས་ ১২ པ་འདི་ ཚྱི་ལོ་ ২০১৮ ལུ་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཀི། དཔེ་དེབ་ཀྱི་གི་གྲས་ལས་ ཡོན་ཏན་ཡུན་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིས་མི་ ཁབྱུག་གི་ཡུམ་ཆེན་རྟེས་དྲན་ཟེར་མི་འདི་གིས་ དྲག་ཤོས་ཐོན་ཡི། དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ ཡྱི་ཅར་ལན་ཇོ་རྫོང་ཁྱེ་དཔྱད་པའི་བཤད་གསོ་ ནང་ཅར་མདོ་ ལཱན་ལས་བཅུན་པའི་ཐྲིན་བཤད་ ནས་ཅ་བ་ཆོས་ཀྱུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་འགྲོ་མ་ མིའི་གཟུགས་ལུ་ཐྲོན་མི་ ཞིང་ གཤེགས་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཁབྱུག་ཆོས་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ལོ་བསྡར་རྩོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤོས།

དབུ་ཕྱི་ མི་དབང་བཀྲིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལྷ་ཀ་ལས་ཀ་ཀི་གླུ་ཐོག་ ཐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་ མ་འདོར་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནམ་མར་བཏེའི་ པར་ཡངས་པའི་ མཛད་རྣམ་བཅང་པོ་ཚུ་ ལེའུ་ ། ། ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག

རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཡུན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚྱི་ཟླ་ ། ། ། ལུ་ པར་ཁྱུན་འབད་མི་ རྩོང་ཁའི་ཚོགས་ཚོག་དཔེ་ དེབ་ རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས་ཟིར་མི་འདི་ནི་ རྩོང་ཁའི་ངག་གི་ཤིས་དང་འཕྲིལ་བའི་ཚོགས་ཚོག་བཀའ་ལུགས་ འདི་ ཏོན་ཚན་ས་ས་ལུ་ཏན་བ་ཡུས་ཁའི་ཁྲིམ་ལས་ཇི་ལྟར་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གླུ་ཧབ་དང་ ཡིང་ཡིག་ནང་ཁ་ཡིག་ཀྱི་ཐུང་ བཏཱ་ཡིག་ནང་ཁ་ཡིག་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡང་ཐོན་ཡོད།



དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ གཙས་ཀྱང་དང་བཅུན་པའི་རིགས་བས་ལ་ཀྱི་རྩོང་ཁའི་ཚོགས་ཚོག་ཚུ་ཤེས་ནི་ལུ་ཡན་ཐོགས་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཚོག་གི་ཐོབ་ཐང་ཚུ་མ་འཛིན་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡན་ཐོགས་ འབྱུང་ནི་དང་ ཡིང་ཡིག་གི་ཐོག་ལས་ རྩོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཆུ་ཚུའི་བར་ངང་ཀྱི་རྩོང་ཡིང་ཟུང་འབྲེལ་ཀྱི་ཅོག་ཐྲན་ཐོང་འཕེལ་གཅིག་ནི་ལུ་ཡན་ཐོགས་ཚུགས།

རྩོང་ཁའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྩོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཡུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་གྲོས་དང་ མི་མང་ལུ་ཡན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལེ་ཤཱ་ར་བཏོགས་ཏེ་ཡོད། ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གི་གཙོ་ལས་ཀུ་ ཡིག་ཚང་གིས་པར་ཁྱུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ པར་ཁྱུན་ཟིར་བའི་དཀར་ཆག་ཀྱ་ཡིག་པ་ཅིན། པར་ཁྱུན་ཀྱི་ཐོ་དང་ ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆ་ཀྱིས་ཆ་ར་འཐོན་ཀི་ཡོད། པར་ཁྱུན་ཀྱི་ཐོ་དང་ པར་ཁྱུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་པར་དང་མིང་ཚུ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཡབ་ལེའུ་ཡང་འབད་བཏུབ། དེ་བཟུམ་ལྟ་ འབྲེལ་གྱི་ཞལ་ཀློད་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཐུས་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་བཏུགས་པ་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་ ཡིག་ཆ་དང་ དོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཞ་ཀློད་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱི་ཕྱེ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཏུགས་ཡོད་པ་ ལས་ ཆབ་ནི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ཡབ་ལེའུ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་རྩོང་ཁའི་ལག་ལེན་ལྟོག་གས་གྱུབ་སྟོང་བརྡར།

ཤེར་ཕ་ཚོང་ཁལེལ་ཅན་ཆོགས་ཀྱིས་ ན་གཞོན་ལུ་ གསོན་ལག་ཁཆོག་ཁའི་བསྐྱང་ཡོད་མི་བདེ་མས་ ༣༠ ལུ་ ཚྱི་ཆོས་ ༡༩/༦/༢༧ ལས་ ༢๘/༦/༢༧ ཚུན་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ ས་གནས་ལ་རོ་ལུ་ལྷ་ ཤེར་ཁའི་ལག་ལེན་ཅོགས་ཀྱི་བར་ ས་ཡི་སྟོར་བརྡར་ཐུམ་ཡོད། ཟླ་བར་བརྡར་ཁ་ཡོད། མི་དམངས་གནས་བསྐྱགས་ཁབར་ཐོག་ལས་ ཟླ་བ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་ ཏེ་ལས་ ཟླ་བ་རིམ་ ༡๔ མཐར་ཁཏྲོལ་མི་ ཐུམ་ ๔ དང་ཐུམ་ ༢༧ གཤམ་ཁག་ཁབར་ཏེ་ ཤེར་ཁའི་བརྡ་གཏང་། ཤེར་ཁའི་ཡུ་ནི་ཀོ་ཏ་རིམ་ཡུནས་དང་ཁཀྱལ་ཁཕྱེ་ལམ་ཡུནས། ཤེར་ཁའི་ཡིག་ཁཀྱལ། ཡིག་ལྷོ་དེ་ཁཇི་ལྷོ་ཀ། ཤེར་ཙེང་ལྷ་ཕྱུར་ཚུ་ནང་ཟླ་བ་རིམ་ཅིག་ལས་ ཕྱི་ཁ་ཡོད་ལ་ཆེ་ཡུནས་དང་ཅ་མས་ལྷུང་ཁབར་དགོ་ཡཱ་ཁའི་ཐཱཡ་ཁ་ལྷོ་ཁ་ནང་ཡི། ཟླ་བ་རིམ་ཡུ་ཐ་ཅེ་ཀ་ཏེ། ཁོང་ཚུ་ཤེས་ཡོད་ཀ། ཅོགས་ཀྱི་ཁབར་ས་ལེ་ཐ་ཅང་མི་ཏེ་གིས་ ལྟ་ཁ་ཡོད་ཁཆོག་ཐའི་ཁ་ལས་ཨན་ཐོག་ཁ།

ཆུ་གར་ཀུ་ཤ་ཏ་ཅི་ལུ་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ཁྲོར་དང་བཏ་དོན་འཕྲལ་རིག་གི་ཐོག་ལས།

ཤེས་ཀྱི་འཕྲར་བ་དང་བཅུན་ཏེ་ ཐཏ་དོན་འཕྲལ་རིག་འདི་ཀོང་ཁལེལ་འཆོ་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་ འབྲག་ཁུངས་གིས་བཏ་དོན་འཕྲལ་རིག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཅན་པའི་ མི་ཚེ་བཟོ་ཀྱི་དམིགས་ཁ་ཏད་བསྐྱེད་མི་དང་འཚེལ་ཏེ་ ཆུ་ལ་ཡོངས་ཁྱད་ཡིག་ཕྲོང་ཁ་ལང་། ཐཏ་དོན་འཕྲལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཀོང་ཁལེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཁ་ཏེ་ཁའི་ ཕྲོང་ཁལེལ་ཅན་ཆོགས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་ནི་ཕ་ཐོ་ཐེ་ཁ་ཙམས།

དམིགས་ཡུལ་འདི་འཁྱབ་ཁ་ཏེ་ཁའི་ཏོ་ལུ་ ཐཏ་ཁ་ལམ་ཚུ་ཀ་ཀོ་ཁ་ཏང་ ཁ་ཕྱོགས་ལམ་ཁ་ཀ་ཏ་ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་ལ་ ཕྲོང་ཁ་ཀོ་ཁ་ལས་ཡོད་ཀ་ ཕྲ་ཁ་ཀ་ཀ་ཁ་ཏ་ ཤ་ཁ་ཀ་ ཕ་ཁ་ཀ་ ཕ་ཁ་ཀ་ ཕ

རྒྱ་གར་གྱི་ཕ་རྒྱ་ཏེ་ལྷ་ཤེས་ཡོན་ལྷ་སྐོར་དང་བཅས་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་སྦྱོར་བརྩམ།

གོས་ ཤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཆུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ཡས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་ཇོཁས་གྲྭ་ཆ་ཚུར་གཅིག་ཏུ་ ཐྲོད་བརྟན་དང་ ཤྲོང་ལའི་བརྟེན་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱང་ཀྱིས་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཀ་ཏེ་ཏན་ཏན་ཁྱེད་ཀྱི་ཀྱི་ལས་བྱེད་འཕེལ་ཀའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཆུ་ཀར་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཤྲོང་ལ་ གོང་འཕེལ་ཆུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ འགོ་དཔོན་གཅིས་དང་ཡུན་ཚོགས་ གླིང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་གྱོན་ལས་ལེགས་ཐུབ་བ་ཅིག་ ཐུ་ལས་ཡིག་གཟུགས་ལུ་ རང་བཞིན་ཀྱིས་འཁྱར་བཅོས"(Automatic Speech Recognition) འབད་ནི་གི་སྦྱོང་བརྟན་ནང་ བཅའ་མར་ གཏོགས་པར་ཁོང་དགོ་པའི་མཚོན་བརྡ་ཚུ་ཅི།

ཚྱི་ཚེས་ ༡༦/ ༥/ ༢༠༢༡ ལས་ ༢༨/ ०५/ ༢༠༢༡ ཚུན་ འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་མིའི་སྦྱོང་བརྟན་ནང་ གཙོ་བོ་བ་ ཁ་ལས་གླབ་པའི་བློ་ཚུ་ བློ་གསོ་ཐོག་ལས་བཟུང་བཞིན་མ་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ཡབ་ཀྱི་གོ་སྐོར་ལས་ ཆུབ་ཀྱི་གོ་ཁྲབས་ཐོག་ལར་ ཚྱི་ཚེས་ २९/ ०५/ ༢༠༢༡ ལས་ ०३/ ०६/ ༢༠༢༡ ཚུན་ ཤྲོང་ལ་གོང་འཕེལ་ཆུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལོ་ངོ་བཞི་ཆུ་གཅིག་ཅིག་གི་ནང་ ཆིག་འབྲུ་བཅོ་མས་ ९०,००० དེ་ཅིག་ ཆིག་ཚེ་དུན་ དཔྱད་ (POS Tagging) འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚེ་ ཐོག་རིག་རིམ་ཤུགས་ཚུ་ ཤྲོང་ལའི་ཆིག་ཚེ་ རང་བཞིན་ཀྱིས་དུན་དཔྱད་འབད་ནི་ དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྟན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན།

དེ་ལས་ཡང་ ཐྲོག་རིག་རིམ་ཤུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཤྲོང་ལའི་ཆིག་ཚེ་དུན་དཔྱད་འབད་ནི་ཡིན་ལས་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ ཆིག་ཚེ་དུན་དཔྱད་ འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཤེ་བ་ཡོད། ཆིག་ཚེ་གྲངས་ ས་ཡ་དག་པ་ཅིག་ དུན་དཔྱད་འབད་དགོས་ཡོད་པའི་ལར་ རྩོད་ཆིག་དུན་དཔྱད་ (Parsing) ཡང་འབད་དགོས་ཡོད་ཀྱི། ལུ་འདི་གཏིས་ཀྱིས་ མ་འངེས་པ་ལུ་ ཐོག་རིག་ནང་ རང་བཞིན་ཀྱིས་ཕྱེ་ ཡིག་ཚེའ་དག་བཅོས་དང་ ཁྲད་ཕྱུར་གྱི་ ཡམ་ལུགས་བཟོ་བཏུབ་པའི་ཨན་པ་ཕྱོམ་ཡོད་པ་ཅིན།

ལས་གཡོག་པའི་ལྟོག་གྲྭ་གོང་འཕེལ།

ཤྲོང་ལ་གོང་འཕེལ་ཆུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ མི་ཚེ་བས་གོང་འཕེལ་གྱང་ཀྱིས་ དོན་ལུ་ འགོ་དཔོན་ ཅ འབད་མི་ཚེ་ཚན་ཏེ་ཅིག་ ཆུ་ཀར་ཟུ་ནེ་ལུ་ བཤད་ཟླག་ ༢ ཀྱི་རིང་ ཆིག་མཇུག་རིག་པའི་སྦྱོང་བརྟན་ནང་བཅུང་ཡོད། འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དེ་ བཟུམ་མའི་སྦྱོང་བརྟན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདི་གིས་ ཆིག་མཇུག་བཟོ་ནི་ གི་ལུ་ཚུ་ནང་ ཨན་ཐོགས་ཚུགས། སྦྱོང་བརྟན་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དཔལ་ཀྱི་ཀྱོག་གས་ རམ་ ཆུལ་གཤང་ནི་གི་ཡོག་ཆུན་ཚོགས་ལས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཆོར་ཡོད།

དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་གསར་བསྐོས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཡོལ་ཆུ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟླ་ཤེས་བས་ལངམ་མེད་མ་ཡིན་བརྟེན་དེ་ ལྷག་ཕྱི་ ༢000 ཡི་ ཆུ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚེད་ཀུར་ཤ་ ཆུ་ཁག་དང་ རྫོང་ཁག་ ཡས་ལྷ་ཀྱི་ཚུ་ནང་ དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་པ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འགོ་བཏུགས་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ ཆུ་ཚོགས་ཁལ་འཇོམས་ཐེངས་ ༢༥ པའི་གྲོས་ཚེད་དང་ འཕྲིན་ ཡས་ལྷ་ཁག་ ཅ ནང་དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་གསར་པ་པ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད། ཡས་ལྷ་ཀྱི་ཡང་ ཏཱ། དགེ་ལེགས་ཡུན་ཁྲོམ་ལྷ། ཏཱ། ཐིམ་ཕུག ཏཱ། ཐམ་ཀྱབ་ཇོངས་མཚར་ཁྲོམ་ལྷ། ཏཱ། ཆུ་ལ་ཁ་ཤུང་ཤིས་རིག་ཚོགས་ལྷ། ཏཱ། ཅ། ཀན་ཐུག་གི་ཚོགས་པ་ཚུ་ཡིན། དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་གསར་པ་ཚུ་ཁོང་ཚོར་བདེ་ལས་ལྷ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ནང་ ལར་བ་ཆུ་པའི་རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་དང་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱི་ཡུ་ བཤད་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པ་ཡིན།

ཕྱོང་ཁའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་གོམས་འཇུས་དང་གོ་བསྟུར་ཞལ་འཛོམས།

ལྷ་ཆེས་ ༢ཅ-༢ཉ/0ཅ/༢0༡ཉ ཚུན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཡོལ་ཆུ་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུ་ཁག་ལས་དང་ལས་ལྷ་ རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་ རྫོང་ཁའི་དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བཤད་ཀ་ ཡོ་ལའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་གླ་ཐེག་གི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཚོམས་འཇུས་དང་ གོ་བསྟུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འཇུག་འཐབ་ཅི། དེ་གི་ཕྱིས་ལུ་ ཆུ་ཡོངས་ཀྱི་ ཕྱི་ཟླ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟམས་ལྷུང་དང་ཆུ་ཀྱོང་ དེ་ལས་ དར་ཁྱབ་གཅིད་དགོ་པའི་གསལ་ཞུ་དང་ཁྲོས་བསྟུར་ཚུ་འབད་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་དང་ འཆར་དཔྱལ་བཟོ་ཐབས། རྫོང་ཁ་ཡུ་རི་ཀོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས་ཀྱི་ཐྲོན་ཀུང་ཆགས་ཀྱི་ཐབ་ཡི། དེ་བཞིན་ རྫོང་ཁའི་དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཡོལ་ གཅིད་ནི་ལུ་ གཤོད་ལེན་དང་ཚ་ཁྱད་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཏཔ་ཅི། དོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ནང་ས་ཁའི་ལས་ལྷ་ཀུན་ཇོ་དཔེ་ཁྱིམ་ལས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ནང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཡོལ་དང་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱི་ལས་ལྷ་ཚུ་ཐཙུན་ཚུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན།

ཕྱོང་ཁག་གི་མིང་།

༡༡	བས་མ་ཚེ།
༡༢	གསར་ལང་།
༡༣	བས་མ་ཀྱབ་ཇོངས་ མཚར།
༡ཅ	ཐིམ་ཕུག
༡༥	ཚེ་ནང་།
༡༦	བཀྲ་ཤིས་ལྷུང་།
༡༧	ཀྱོང་གསར།
༡ཉ	དཔལ་འབྱུས་ཡོ་བྲང་།
༡ཀ	བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཚེ།
༢0	གཞལ་མ་ལྷུང་།

བཏ་བཀྲུངས་ཆུ་དང་ཞལ་འཛོམས།

རྡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་བཏ་བཀྲུངས་ཆུ་ ས་གནས་ཐིམ་ཡུག་གསར་ལྷོས་ཐང་ལུ་ ཙའི་ཙེམ་ཙེས་ལྷོད་བཏུར་ལེགས་བང་རྒྱ་ ཟླ་ཚེས་ ༥/ ༦/ ༢༠༢༡ ལུ་ རྡོང་ཁའི་ཡིག་ཡིག་ཀ་ཅིག་མཚན་ལན་ལེ་འཐབ་ཀིའི་གློར་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་ཅི། ཞལ་འཛོམས་ཀློབས་ལུ་ བཏ་བཀྲུངས་ཆུ་གིས་ ས་གནས་དགེ་ལེགས་ཡུག་ལུ་ ཟླ་ཚེས་ ༡-༥/ ༣/ ༢༠༢༡ ཆུན་འཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་རང་ ཡིག་ཡིག་གང་ལ་ ༡༠༢ མོས་མཐུན་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་ཁ་ལྷབ་ཡོད་ཙམ་ཡིན། རྡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་ཚོགས་དང་ བཏ་བཀྲུངས་ཆུ་གི་བར་ན་ ཡིག་ཡིག་ཞག་ ༢༢ མཐུན་མ་ལྷེ་ཡོད་བཏུང་ གནས་མི་ ༤༠ ཏེ་ཅིག་ལོ་ལྷེ་ཡོད་མི་ཆུ་ཡང་ རྡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཟླ་ཤེ་ ༢༠༢༠ ལུ་ རྡོང་ཁའི་མཁས་མཚོག་ཆུ་དང་གཅིག་ལར་ གོ་བཅུར་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ཡོད་མིའི་གྲངས་ལུ་ཡོད་ལས་ ཏ་མ་ལས་ ཐག་བཅད་གྱུབ་ཀྱི་ རྡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཆོག་མཇོད་ དང་བཀོད་ཡོད་མི་ཅར་ཤུ་ལག་ལེན་འཐབ་རྒྱེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། ཤེའུ་ཀུ་ ཁྱབ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ བཤད་ཕྱོགས་ཀན་ཏཱ་ར་ ར་ས་གཟར་ཏི་མའི་ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་ ཡིག་ཡིག་ཅོར་བཅོས་འབད་རེ་ བཅུགས་ལྷོལ་ཡོད་མི་རེ་ལང་ ཨན་ཐོག་ལས་ཅན་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡོད་ལས་ ཤེས་ཕུན་ཚེ་ལམ་ལས་ ཤན་ལྷོ་ཁ་ཡི་ཁྱིམ་ལས་ ཤ་ཁ་ཕ་ཏི་ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་ལུ་ ཡིག་ཡིག་ཅོར་ཅོར་ཐཅོས་འབད་རེ་ བཅུགས་ལྷོལ་ཡོད་མི་རེ་ལང་ ཨན་ཐོག་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ ལྷ་ཁང་ ཡིག་ཡིག་ཀ་ཅིག་ཁ་ཕ་ཏི་ཀུན་ལ་ ཐ་ཡ་ཁ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ

རྒྱལ་ཁྱབ་ ། ། །

པར་ཐེངས་ ༢ པ། ཟླ་ཚེས་ ༢༨/༠༦/༢༠༢༡།

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག



Ambassador: *n.* diplomat of the highest rank accredited as representative from one country to another.

Ambassador at large: an ambassador whose portfolio addresses specific issues rather than one specific country.

Ambassador Extraordinary: *n.* a diplomatic minister of the highest rank sent on a special mission.

ཕྱི་འབྲེལ་ཡིན་ན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་མེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་མེད། ཕྱི་ཁ་ཕན་ཚུན་